



Centar za zastupanje  
građanskih interesa

# **Narativni izvještaj 2022**

Centar za zastupanje građanskih interesa  
Fondacija CPI

Pripremili: Tim Fondacije CPI

Sarajevo Mart 2023.

## NAŠA VIZIJA

*Vizija Fondacije CPI je Bosna i Hercegovina kao društvo informiranih, aktivnih građana sa transparentnim i odgovornim javnim sektorom.*

## NAŠA MISIJA

*Naša misija je da prikupljamo, interpretiramo i činimo dostupnim verificirane podatke od javnog interesa, te suradnjom i kreativnim pristupom zagovaramo odgovorno društvo.*

<https://www.cpi.ba/>

CPI je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 2009. godine, koja se bavi prikupljanjem, analizom i objavljivanjem podataka od interesa za građane, te njihovom promocijom aktivno podržava izgradnju odgovornog društva.

U dosadašnjim aktivnostima osoblje Fondacije CPI se najviše fokusiralo na zagovaranje transparentnosti budžetskog procesa na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini kroz prikupljanje podataka, formiranje baza podataka, istraživanja bazirana na dokazima, zagovaranje po pitanju izmjena zakona o budžetima na svim nivoima vlasti te izradu i uvođenje budžeta za građane u praksu. Bavili smo se pisanjem analiza, preporuka i pomagali smo dr. organizacije civilnog društva za apliciranje na budžetsko finansiranje. Naši krajnji korisnici su općenito svi građani BiH s obzirom na činjenicu da se transparentnost budžetskog procesa tiče cjelokupne javnosti, ali i podgrupe kao što su, npr., mediji, svi nivoi vlasti u BiH, druga udruženja građana koja se zalažu za transparentnost javnog sektora, kao i ona specijalizirana za pojedine oblasti koje su predmet budžetskog finansiranja.

Vladine odluke o budžetu - koje poreze da nametne, koje usluge da pruži, i koliko da se zaduži, imaju značajne posljedice za sve ljude u društvu. Kada vlada pruža informacije i kreira svrsishodne mehanizme putem kojih se građani mogu uključiti u proces donošenja ovih odluka, onda možemo očekivati da se javni novac troši u interesu građana.

## ISTRAŽIVANJA

**Istraživanje o otvorenosti budžeta (Open Budget Survey - OBS)** koje smo proveli tokom 2022 godine je jedino svjetsko nezavisno, komparativno, na činjenicama utemeljeno ispitivanje koje koristi međunarodno priznate kriterije da ocijeni javnu dostupnost budžetskim informacijama, formalne prilike za učešće javnosti u državnom budžetskom procesu, te ulogu koju u budžetskom procesu imaju institucije koje pružaju formalni nadzor, poput zakonodavnih tijela i vrhovnih tijela za reviziju.

Istraživanje pomaže lokalnim civilnim društvima da procijene i sa svojom vladama razmotre korištenje javnih sredstava i načine izvještavanja. Ovaj osmi ciklus OBS-a koji provodimo a obuhvata 120 zemalja.

Za više informacija, uključujući detaljnu OBS metodologiju, Globalni izvještaj Istraživanja o otvorenosti budžeta za 2021., nalaze za sve zemlje koje su uzele učešće u istraživanju i pretraživač podataka, posjetite <https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/>.

### Transparentnost

Ovaj dio OBS-a mjeri javnu dostupnost informacija o tome kako vlast prikuplja i troši javne resurse. Istraživanje procjenjuje online dostupnost, pravovremenost, i sveobuhvatnost osam ključnih budžetskih dokumenata, koristeći 109 podjednako bitnih indikatora kojima se mjeri transparentnost budžeta, i pomoću kojih se svakoj zemlji dodjeljuje ocjena na skali od 0 do 100. Rezultat za transparentnost od 61 boda pa naviše, označava da država objavljuje dovoljno materijala da javnost informiše i pripremi za javnu raspravu o budžetu. Rezultat BiH za transparentnost iznosi 32 (od 100).

- **Regionalno poređenje transparentnosti budžeta**
- **Svjetski prosjek** - 45
  - Slovenija - 66
  - Hrvatska - 64
  - Albanija - 52
  - Srbija - 46
  - Sjeverna Makedonija - 36
  - Bosna i Hercegovina - 32 - BiH je rangirana na 86 poziciji od ukupno 120 zemalja
- ⇒ **Promjena transparentnosti budžeta tokom vremena**
  - 2010 godina - 44
  - 2012 godina - 50
  - 2015 godina - 43
  - 2017 godina - 35
  - 2019 godina - 33
  - 2021 godina - 32

⇒ **Dostupnost budžetskih dokumenata u BiH**

- Dokument okvirnog budžeta - Dostupan javnosti
- Prijedlog budžeta - Dostupan javnosti
- Usvojeni budžet - Dostupan javnosti
- Budžet za građane - Objavljen kasno
- Periodični (kvartalni) izvještaji - Objavljeni kasno
- Polugodišnji pregled - Nije izrađen
- Godišnji izvještaj - Dostupan javnosti
- Revizorski izvještaj - Dostupan javnosti

**Sveobuhvatnost sadržaja ključnih budžetskih dokumenata koje Bosna i Hercegovina objavljuje**

- ***Dokument okvirnog budžeta:*** objavljuje široke parametre fiskalnih politika koje prethode Prijedlogu budžeta; iznosi nacrt vladinih ekonomskih prognoza, očekivanih prihoda, rashoda i dugova. - **67 bodova**
- ***Prijedlog budžeta:*** Izvršna vlast ga podnosi zakonodavnoj vlasti na odobrenje; iznosi detalje o izvorima prihoda, raspodjeli novca ministarstvima, predloženim promjenama politika i druge informacije bitne za razumijevanje fiskalne pozicije jedne zemlje. - **29 bodova**
- ***Usvojeni budžet:*** budžet odobren od strane zakonodavnih tijela. - **50 bodova**
- ***Budžet za građane:*** jednostavnija i manje tehnička verzija vladinog Prijedloga budžeta ili Usvojenog budžeta, osmišljen s ciljem prenošenja ključnih informacija građanima. / **Objavljen kasno**
- ***Periodični izvještaji:*** uključuju informacije o stvarnim ostvarenim prihodima, stvarnim rashodima i dugu koji je napravljen u različitim intervalima; objavljuje se kvartalno ili mjesečno. / **Objavljen kasno**
- ***Polugodišnji pregled:*** sadrži sveobuhvatne najnovije informacije o implementaciji budžeta na polovini fiskalne godine; uključuje pregled ekonomskih pretpostavki i ažuriranu prognozu budžetskih ishoda. / **Nije izrađen**
- ***Godišnji izvještaj:*** opisuje stanje vladinih računa na kraju fiskalne godine i, u idealnom slučaju, procjenjuje napredak u ostvarivanju ciljeva budžetskih politika. - **54 boda**
- ***Revizorski izvještaj:*** objavljuje ga Ured za reviziju, ovaj dokument se bavi ispitivanjem ispravnosti i potpunosti vladinih godišnjih izvještaja. - **78 bodova**

**Rezultat BiH koji za transparentnost iznosi 32 (od 100) u 2021 godini, blizu je rezultata koji je u Istraživanju o otvorenosti budžeta ostvarila BiH u 2019.**

### **Preporuke za poboljšanje**

Bosna i Hercegovina treba dati prioritet sljedećim akcijama kako bi poboljšala budžetsku transparentnost:

- Pravovremeno i online objaviti Budžet za građane i Periodične (Kvartalne) izvještaje.
- Izraditi i pravovremeno online objaviti Polugodišnji pregled budžeta.
- U Prijedlog budžeta uvrstiti dodatne informacije o dugu i kompoziciji duga, finansijskoj i nefinansijskoj imovini.
- U Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta uvrstiti pokazatelje učinka i makroekonomske pokazatelje.

### **Učešće javnosti**

Sama transparentnost je nedovoljna za poboljšanje državne uprave. Učešće javnosti u budžetiranju je ključno za ostvarenje pozitivnih rezultata koji su povezani sa većom transparentnošću budžeta.

Istraživanje o otvorenosti budžeta (OBS) također procjenjuje formalne prilike koje stoje na raspolaganju javnosti da na smislen način učestvuje u različitim fazama budžetskog procesa. Proučava prakse izvršne vlasti, zakonodavne vlasti i ureda za reviziju, koristeći 18 podjednako bitnih indikatora koji su usklađeni sa principima o učešću javnosti [Globalne inicijative za fiskalnu transparentnost](#), te na osnovu kojih se svakoj zemlji dodjeljuje ocjena na skali od 0 do 100.

Rezultat Bosne i Hercegovine koji se odnosi na učešće javnosti je 9 (od 100 poena).

### **Regionalno poređenje učešća javnosti**

- Svjetski prosjek - 14
- Hrvatska - 17
- Slovenija - 11
- Bosna i Hercegovina - 9
- Albanija - 6
- Sjeverna Makedonija - 6
- Srbija - 2

## Preporuke za poboljšanje

Da bi dodatno ojačalo učešće javnosti u budžetskom procesu Ministarstvo finansija i trezora BiH treba dati prioritet sljedećim akcijama:

- Testirati mehanizme koji će omogućiti uključivanje javnosti tokom formulacije i implementacije budžeta.
- Aktivno se uključiti u razmatranje potreba ranjivih i najugroženijih kategorijama stanovništva direktnim putem, ili putem organizacija civilnog društva koje ih zastupaju.

Parlamentarna skupština BiH, pored toga što održava sjednice na kojima se razmatra budžet i koje su otvorene za javnost, trebala bi dati prioritet sljedećim akcijama:

- Omogućiti javnosti i predstavnicima civilnog društva da aktivno učestvuju u raspravama tokom razmatranja Prijedloga budžeta, prije njegovog usvajanja.
- Omogućiti javnosti i predstavnicima civilnog društva da aktivno učestvuju u raspravama tokom razmatranja revizorskih izvještaja.

Ured za reviziju institucija BiH, pored toga što je uspostavio mehanizme koji omogućavaju uključivanje javnosti u kreiranje godišnjeg plana revizije, trebao bi dati prioritet sljedećim akcijama:

- Uspostaviti formalne mehanizme koji će omogućiti javnosti da doprinese relevantnim revizorskim istragama.

## Nadziranje budžeta

Istraživanje o otvorenosti budžeta ispituje ulogu koju zakonodavna tijela i vrhovne revizorske institucije imaju u budžetskom procesu, i u kojoj mjeri su u stanju ostvariti efikasan nadzor nad budžetom. Na osnovu 18 podjednako bitnih indikatora svakoj zemlji dodjeljuje se ocjena na skali od 0 do 100. Osim toga, OBS prikuplja dodatne informacije o nezavisnim fiskalnim institucijama.

Parlamentarna skupština BiH i Ured za reviziju institucija u Bosni i Hercegovini, zajedno pružaju ograničen nadzor tokom budžetskog procesa, sa zbirnim rezultatom za nadzor od 57 (od ukupno 100 poena). Kada se odvojeno posmatra u kojoj mjeri ove institucije ostvaruju nadzor nad budžetom, rezultati su sljedeći:

**Nadzor od strane Parlamentarne skupštine BiH**  
Slab

**Nadzor Ureda za reviziju**  
Adekvatan

Slab: 0-40; Ograničen: 41-60; Adekvatan: 61-100

## Preporuke za poboljšanje:

Parlamentarna skupština BiH (PSBiH) pruža slab nadzor nad budžetskim ciklusom u fazi planiranja i tokom izvršenja budžeta. Kako bi se poboljšao nadzor nad budžetom, trebao bi se dati prioritet sljedećim akcijama:

- Osigurati da Prijedlog budžeta bude dostavljen PSBiH najmanje dva mjeseca prije početka budžetske godine.
- Osigurati da zakonodavne komisije redovito razmatraju i analiziraju Prijedlog budžeta, te da zaključke svojih analiza objavljuju online.
- Osigurati da PSBiH usvoji budžet prije početka budžetske godine na koju se odnosi.
- Osigurati da zakonodavne komisije redovito razmatraju i analiziraju Kvartalne izvještaje o izvršenju budžeta, te da zaključke svojih analiza objavljuju online.
- Osigurati konsultacije sa zakonodavcem (PSBiH) prije nego Vlada prebaci sredstva administrativnim jedinicama drugačije nego je to predviđeno Usvojenim budžetom ili prije nego potroši vanredne prihode.

### Nadolazeća praksa osnivanja nezavisnih fiskalnih institucija

Bosna i Hercegovina još uvijek nema Nezavisnu fiskalnu instituciju (NFI). NFI su sve više prepoznate kao važan izvor nezavisnih, nestranačkih informacija koje pružaju izvršnoj vlasti ili parlamentu tokom budžetskog procesa.

\* Ovi indikatori **nisu** bodovani u Istraživanju o otvorenosti budžeta \*

## Metodologija

- U Istraživanju o otvorenosti budžeta za 2021, razmatrani su samo dokumenti, događaji i aktivnosti koje su se odvijali do 31.12.2020.
- Istraživanje se zasniva na upitniku kojeg za svaku zemlju popunjava nezavisni budžetski ekspert a za BiH ispred Fondacije CPI istraživanje provodi Aleksandra Banović.
- Da bi se dodatno ojačalo Istraživanje, nacrti odgovora na upitnik svake zemlje se pregledavaju i od strane nezavisnog anonimnog eksperta.



## Projekat “Monitoring javnih nabavki u Bosni i Hercegovini”

“Monitoring javnih nabavki” tokom 2022 ulazi u 4. ciklus, u implementira se u okviru projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” (The Assistance to Citizens in the Fight against Corruption – ACFC), koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). ACFC projekat implementira Centar civilnih inicijativa (CCI) u partnerstvu sa Udruženjem CRMA i Transparency International (TI). Aktivnost “Monitoring javnih nabavki” realizuju Udruženje CRMA i TI, na osnovu zajednički razvijene metodologije i zajednički definisanog monitoring uzorka.

Monitoring javnih nabavki podrazumjeva:

- Permanentni, proaktivni monitoring javnih nabavki, kroz sve faze postupka javne nabavke (planiranje i objava javne nabavke, pripremanje tenderske dokumentacije, ocjenjivanje ponuda, ugovaranje, realizacija ugovora, žalba na postupak javne nabavke, poništenje postupka javne nabavke) na temelju metodologije koja je definisana od strane ACFC partnera Udruženja CRMA i TIBiH;
- Prikupljanje i unos monitoring podataka u interaktivnu online platformu “Pratimo tendere” [www.pratimotendere.ba](http://www.pratimotendere.ba)
- Pisanje izvještaja o rezultatima monitoringa

Naše aktivnosti:

- monitoring najmanje 230 postupaka javnih nabavki srednje i visoke vrijednosti, odnosno otvorenih postupaka, pregovaračkih postupaka sa ili bez obavještenja, konkurentskih zahtjeva, ograničenih postupaka



## RAD U ZAJEDNICI

Prepoznavajući problem nedovoljnog rada s lokalnim zajednicama, CPI je sa gradovima Zenica i Tuzla pokrenula projekt Centar 72 kao platformu za komunikaciju između građana i nadležnih gradskih i opštinskih službi koju je tokom 2022 moderirala i održavala.

<http://centar72.ba/zenica> <http://centar72.ba/tuzla>

Centar za zastupanje građanskih interesa STATISTIKA PRETRAGA

 *Surađujem s mojim gradom* 

KAKO PRIJAVITI PROBLEM U GRADU???

**PRIJAVITE PROBLEM SVOM GRADU!**

POPUNITE KRATKI FORMULAR

OZNAČITE MJESTO NA MAPI

POSLEDNJI PRIJAVLJENI PROBLEMI (3623)

 **Odgovoreno**

**RUPE**

KRPLJENJE UDARNIH RUPA NA ULICAMA I PUTEVIMA

 **Odgovoreno**

**TITOVA ULICA**

KRPLJENJE UDARNIH RUPA NA ULICAMA I PUTEVIMA

Centar za zastupanje građanskih interesa STATISTIKA PRETRAGA

 *Surađujem s mojim gradom* 

KAKO PRIJAVITI PROBLEM U GRADU???

**PRIJAVITE PROBLEM SVOM GRADU!**

POPUNITE KRATKI FORMULAR

OZNAČITE MJESTO NA MAPI

POSLEDNJI PRIJAVLJENI PROBLEMI (2090)

 **U proceduri** 

**NASEOBINA ROMA U PARKU NA BRČANSKOJ**

ZAUZIMANJE JAVNE POVRŠINE

 **U proceduri** 

**SRUŠENA DRVEĆA NA STUPINAMA, PARKING IZA ZGRADA B2 I B3**

OSTALI ZAHTEVI

## Realiziran projekat serijala podcasta o zviždačima – “Zatalasaj!”

U suradnji sa Fakultetom političkih nauka u Sarajevu, te uz podršku Center for the Study of Democracy and Governance iz Tirane, Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa je realizovala projekat “Zatalasaj!”, serijal mini-podcasta koji se bave temom zaštite zviždača. U podcastima su gostovali studenti i alumni studenti Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, uz voditelja Jasmina Hasanovića. Svi podcasti su titlovani na engleski jezik, a također se mogu prilagoditi na sve podržane jezike putem automatskog prijevoda.

- U prvoj epizodi je gošća bila Azra Sorguč. Tema podcasta je bila historijat zviždača, kao i etičke implikacije prijavljivanja korupcije.
- U drugoj epizodi gošća je bila Ana Šućur. Tema podcasta je bila globalni primjeri zviždača, te percepcija javnosti prema istima.
- U trećoj epizodi gost je bio Alen Vejzagić. Tema podcasta je bila lokalni primjeri zviždača, kao i njihova prisutnost u zakonima.
- U četvrtoj epizodi gost je bio Imran Pašalić. Tema razgovora je bila korištenje suvremenih tehnologija za zaštitu zviždača, te njihova anonimizacija.



11. Iznenađujući gost u seriji je bila Ana Šućur. Tema podcasta je bila globalni primjeri zviždača, te percepcija javnosti prema istima.



## Održana panel diskusija “Izravno o zviždačima u BiH”

U saradnji sa Fakultetom političkih nauka (FPN) iz Sarajeva i Centrom za demokratske i vladine studije iz Tirane (CSDG – Albanija), u utorak, 13. 12. 2022. godine, fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI) organizovala je panel diskusiju: „Izravno o zviždačima u Bosni i Hercegovini“. Diskusija je organizovana s ciljem približavanja tematike zviždača budućim analitičarima, stakeholderima i ekspertima – primarno studentima, te predstavljanja dosadašnjih iskustava vlasti i nadležnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, prisutne je ispred Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu pozdravila prodekanesa za međunarodnu saradnju, prof. dr. Sanela Bašić, te Alen Vejzagić iz Centra za zastupanje građanskih interesa i Lejla Burgić ispred samog projekta.

Na panel diskusiji koju je moderirao viši asistent i doktorand na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Jasmin Hasanović, učestvovali su: Irfan Čengiđ, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, doc. dr. Samir Forić sa Odsjeka za sociologiju i vanredna prof. dr. Belma Buljubašić sa Odsjeka za komunikologiju na Fakultetu političkih nauka UNSA. Na početku panela, viši asistent Hasanović istakao je specifičnost ovog panela – to da za njegovo održavanje nije uzet nikakav povod, poput Međunarodnog dana zviždača, već su u fokusu bila tri razloga zbog kojih je potrebno da se o ovom pitanju govori svakodnevno, a to su: nepostojanje zakona o zaštiti zviždača na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, razmatranje potrebe za donošenjem takvog jednog zakona na kantonalnom nivou, te uključivanje teme o zviždačima u obrazovanje.

Panel diskusiju možete pregledati na sljedećem linku:

[https://www.youtube.com/watch?v=odFBGp3mofU&t=1222s&ab\\_channel=FondacijaCPI](https://www.youtube.com/watch?v=odFBGp3mofU&t=1222s&ab_channel=FondacijaCPI)





PANEL DISKUSIJA

# IZRAVNO O ZVIŽDAČIMA U BOSNI I HERCEGOVINI



IRFAN ČENGIĆ  
SDP BiH



BELMA BULJUBAŠIĆ  
FPN UNSA



SAMIR FORIĆ  
FPN UNSA



JASMIN HASANOVIĆ  
FPN UNSA

TEME

- Odsustvo zakona o zaštiti zviždača u Federaciji Bosne i Hercegovine
- Donošenje zakona na kantonalnom nivou
- Uključivanje teme u obrazovanje

UTORAK,  
13.12.2022., 15:00.

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA  
SALA 12/P

[www.fpn.unsa.ba](http://www.fpn.unsa.ba)



PANEL DISKUSIJA

# IZRAVNO O ZVIŽDAČIMA U BOSNI I HERCEGOVINI



## PLANIRANE AKTIVNOSTI

### SMART Balkan - Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan



Centar za promociju civilnog društva - CPCD, zajedno sa partnerskim organizacijama iz Albanije – Institut za demokratiju i medijaciju (Institute for Democracy and Mediation - IDM) i Sjeverne Makedonije – Centar za istraživanje i kreiranje politike (Center for Research and Policy Making (CRPM)), realizuje projekat pod nazivom SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji doprinosi jačanju participativnih demokratija i euroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje organizacija civilnog društva i mreža OCD za jaču i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Fondacija CPI je dobitnik Smart Balkans Core granta koji je usmjeren na osnaživanje našeg osoblja i finansijsku stabilnost poslovanja.

### Zašto povezano društvo na Zapadnom Balkanu?

Region Zapadnog Balkana je u posljednjih nekoliko godina obilježen masovnim odlascima stanovništva. Loša perspektiva za mlade, raširena korupcija na svim nivoima vlasti, nizak životni standard i politička nestabilnost samo su neki od izazova sa kojima se suočavaju ljudi u regionu. Mnogi do odlaska iz domovine ne mogu da nađu posao za koji su se sami školovali, a kada žele, pomažu im i drugi ljudi sa Zapadnog Balkana u inostranstvu. Dakle, postavlja se pitanje – ako možemo da saradujemo u inostranstvu, zašto ne i kod kuće? Odgovor je u nezainteresovanosti onih koji su odgovorni za stvaranje boljeg života običnih ljudi. Podjeljeno društvo je društvo kojim se lako manipuliše i sa vrlo malo kompetencija. Zato je dužnost civilnog sektora u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji da bude ta spona između zemalja koja će nam omogućiti da budemo uspješni u zemlji kao i u inostranstvu, a samim tim i izgraditi temelje za bolju budućnost za cijeli Zapadni Balkan.



**CPI**  
**- TEMELJNE VRIJEDNOSTI -**

**- Kreativnost**

CPI Fondacija u svom strateškom i operativnom radu uvodi nove metode i pristupe posebnu pažnju obraćajući na nove kreativne načine prezentacije rezultata svog rada široj javnosti.

**- Posvećenost**

Zajedničko razumijevanje misije i vizije Fondacije, kako od strane menadžmenta tako i kompletnog osoblja, a što rezultira da svi u skladu sa svojim obavezama i odgovornostima doprinose ostvarivanju misije i vizije organizacije.

**- Profesionalnost**

Jedna od temeljnih vrijednosti kojom se rukovodi Fondacija jest uspješna implementacija projekata u skladu sa zadatim rokovima, osiguravajući najveću razinu profesionalnih standarda i tačnost prezentiranih podataka i rezultata rada.

**- Transparentnost i odgovornost**

Fondacija sprovodi principe transparentnosti i odgovornosti kako u samim internim procedurama, tako i svom radu.

**- Suradnja i timski rad**

Posebnu pažnju fondacija pridaje investiranju u dugoročne partnere i mreže na nacionalno i internacionalnom nivou koristeći sinergiju za dalje unapređivanje naših ciljeva.

**- Poticanje i osnaživanje**

Jedna od glavnih vrijednostima kojima se rukovodimo jest osnaživanje građanske participacije i poticanje jačanja odgovornog javnog sektora.

**- Proaktivnost**

Konstantno identificiramo nove izazove, područja rada i moguća rješenja.

**- Primjena inovativnih tehnologija**

U našem radu osiguravamo konstantno praćenje i usvajanje inovativnih tehnologija u obradi i prezentiranju podataka.

**- Prilagodljivost**

Odvajamo dio resursa za eksperimentiranje sa novim područjima i tehnologijama za koje u ovom trenutku ne znamo ili se tek pojavljuju. Npr. Internet of Things kao alat za optimizaciju i kontrolu javne potrošnje, kreiranje medijskih sadržaja i multimedijalnih igara.